



SIYAKHULA WE ARE GROWING NEWSLETTER YA SETHO

SESOTHO

PHATLALATSO 01 2018

MINEWORKERS PROVIDENT FUND

IDIKATENG

ATHIKELE:	PAGE
● MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO	01
● TSHEBETSO YA PEHELETSO	02
● HOTSEBA KA MELEMO YA HAO YA HO QHWALA	02
● KAMOO O KA BALANG SETATEMENTE SA MELEMO YA HAO KA TENG	04
● FOROMO YA HO KGETHA BAJALEFA	05
● HOTLISA LETLOLE HO WENA - DI-ROADSHOW TSA NAHA	05
● PEHELETSO HO TSA BOAHI - SEKOLO SE LUSIKISIKI SE FUMANA MPHQ YA PELE YA TJHELETE	07
● IMWPF E FUMANE TLHOLO LEKGOTLENG LA DINYEWE KGAHLANO LE MAQWETHA A XULU	07
● KAMOO O KA IKOPANYANG KA TENG LE LETLOLE	08

MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO

Ho beha mejafatshe ho ka bonahala e le ntho e hole bophelong ba hao ebang o sa le ka tlase ho dilemo tse 30, mme e tla fetoha nnete ha o se o fetile dilemo tse 40, empa nako e sa le teng hore o ka qala ho bolokela bokamoso.

Jwalo ka ha o le setho sa Mineworkers Provident Fund, o netefaletswa hore o rwallela bokamoso, o tseba hantle hore tefello ka nngwe o etsang e bolokehile hantle. Ditaba tse ding tse monate ke hore Letlolo le o thuso bakeng sa diketsahalo tse neng di sa lebelleva le tseo ebang di bohloko, tseo e leng karolo ya bophelo ba rona kamehla.

Phatlalatsong ena re tla tsepamisa maikutlo ho thuso ya qhwala eo e fumanang. Ho bohlokwa hore o utlwisise dithuso tse teng tle o tsebe ho etsa qeto e narg le lesedi. Hape o bale ka kutlwisiso sengolwa se hlahosang mekgwa e fapaneng ya Setatemente sa hau. Ke tshepa ha lesedi lena le tla o thusa ho utlwisia tokomane ena ya bohlokwa.

Re le Letlolo re hahamalla ho beng le tshebedisano ka botshepehi dithong tsa rona, bafani ba ditshebeletso hammoho le basebetsi. Re batla o tsebe hore, kamehla re hlokomela ditabatabelo tsa letlale.

Philda Mphephu
Mookamedi



TSHEBETSO YA PEHELETSO

Nakong ya dilemo tse ngata tse fetileng dipeheletso tsa MWPF ka tswello di fane ka dipolo tse ntle. Le ha ho bile le mathata mebarakeng le ho hlokeha ha botsitsa maemong a moruo, portfolio ya hao ya Letlole e bontsha tshebetso e ntle, kgolo ya nnate. O netefaletswa hore o tla tseba hore ditefello tsa hao di tlhokomelang e hantle.

TABLE YA PEHELETSO LE TSHEBETSO YA LETLOLE

Selemo	Thepa R	Bao e Leng Ditho
2004	8 313 299	161 447
2009	16 954 165	123 209
2014	26 618 144	100 136
2017	29 975 327	90 425

HO TSEBA KA THUSO YA HAO YA HO QHWALA



*“Karolo ya dinyehelo tse lefshwang
ke mohiri lebitsong la hao, e lefella

Thuso Ya Ho Qhwalla Ruri le Ho

Qhwala ka Hohleholle (PTD). Thuso
ena e sebetsa jwalo ka inshonrense -
ebang o sa qhwala, ha o lefshwe.”*



Letlole la hao le thehilwe ho fana ka thuso ho wena ha o beha mejafatshe, mme le ka tefello ya hao e lenngwe, o fumana ho feta seo e leng thuso ya ho beha mejafatshe.

Kgwedi le kgwedi, o etsa tefello ya peresente ya moputso wa hao e kenang ho Provident Fund. Hodima moo, mohiri le yena o lefaperesente ya meputso ya hao (lebitsong la hao) mme karolo eo e sebediswa ho hlokoma ditjeo tsa thuso tsa kotsi jwalo ka ho hlokahala, ho qhwala le thuso ya lepato. Ditjeo tsa letlole di boetse di hulwa tefellong ya mohiri.

NA O NE O TSEBA HORE LETLOLE LE FANA KA THUSO EBANG O QHWALLA RURI?

Karolo ya tefello tse lefshwang ke mohiri lebitsong la hao, e lefella Thuso Ya Ho Qhwalla Ruri le Ho Qhwala ka Hohleholle (PTD). Thuso ena e sebetsa jwalo ka inshonrense - ebang o sa qhwala, ha o lefshwe.

KE MANG A LOKELWANG KE THUSOENA?

Setho le ha e le sefe seo ebang se ya qhwala ka lebaka la kotsi kapa ho kula, mme se ntse se sa kgone ho iketsetsa letho le ho sebeletsa moputso kapa phaello mosebetsing wa sona, kapa mosebetsing le ha e le ofe wa mohiring, seo ke tahleheloa moshwelella ya netefaletsya ho se be maemong a ho sebetsa.


Setho se nang le a mang a mathata a latelang, ho foufala, ho se utlwe ka ditsebe, bohloko ba pelo, ho ba le lefua la tswekere la (type 2), lefua la ho wa le mathata le ha e le a fe a tsamaellanang le netefaletsya ho sebe maemong a ho sebetsa.

KE THUSO FE E LEFSHWANG?

Hang ha o nehelane ka netefaelatso ya bongaka, mme kopo ya hao ya ho qhwala e ananetswe ke mofane wa inshorensen le Letlolo, o tla fumana:

- Tjhelete kaofela o Nang le Yona Letloleng (dipoloko Letloleng) hammoho le
- Makgetlo a mararo (3) a moputso wa hao wa selemo e le sekolokoto.

FLOW CHART YA TSAMAISO YA DIKOPO TSA HO QHWALA



Ba keng sa ho kenya kopo bua le mohiri wa hao ho ka fumana foromo e nepahetseng ho ka e tlatsa.

Mohiri o tla o tataisa hore ke ditokomane dife tse hlokeheng le hore o tla latela metjha e fe, hore ho se be tiehiso.

KAMOO O KA BALANG SETATEMENTE SA MELEMO YA HAO KA TENG

Setatemente sa hao sa thuso ya Selemo o se romeletswe kgwedding ya Loetse 2018. Ho o thusa ho utlwisia setatemente sa melemo ya hao, ho na le dikarolo tse fapaneng tse haloswang tlase mona.



HOW TO READ YOUR BENEFIT STATEMENT

KAMOO O KA BALANG SETATEMENTE SA MELEMO YA HAO KA TENG

MINWORKERS PROVIDENT FUND MEMBER BENEFIT STATEMENT EFFECTIVE 30/12/2017

(Reg No. 128/002303/060000 / (SARS Approval Number 18/20/4/24968) Principal Officer: P MPHEPHU)

Ho o thusa ho utlwisia setatemente sa melemo ya hao, ho na le dikarolo tse fapaneng tse haloswang tlase mona. Setatemente se bontsha Tjhelete Letloleng (Fund Credit) la hao le melemo eo Lettlo le fanang ka yona letsatsing la setatemente.

PERSONAL DETAILS			
Name & Surname:	(Name & Surname)	Category of Membership:	
Participating Employer:	Adcorp Technical Services	Date of Birth:	19/06/1979
Paypoint:	ADCORP TECHNICAL TRAINING (920921)	Date Joined Company:	01/01/2007
Employee Number:	MINS000	Date Joined Fund:	02/12/2007
Industry Number:	Z0000000	Pensionable Service Date:	02/12/2007
Identification Number:	(SA Identity No.)	Normal Retirement Date:	01/01/2017
Location:	Gauteng	Normal Retirement Age:	
		Annual Pensionable Salary:	R 96,526.32
		Annual Risk Salary:	R 120,657.96

CONTRIBUTION DETAILS FOR THE PERIOD 01/01/2017 TO 30/12/2017			
Contribution as a percentage of salary	9.37%	15.63%	25.00%
Member (R)		Employer (R)	Total (R)
Total Gross Monthly Contribution	5,022.63	8,442.29	13,464.92
Less: Administration Fee incl VAT	0.00	480.00	480.00
Less: Risk Premiums	0.00	4,727.70	4,727.70
Additional Voluntary Contributions	0.00	0.00	0.00
Total Available Investment	5,022.63	3,234.59	8,257.22

The total available for investment reflects the monthly contribution after the deduction of administration fees payable and any inclusive risk premiums payable to the insure.

INVESTMENT SECTION			
Retirement Funding Contributions (Total Available for Investment) are invested as shown below:			
AA (General) Portfolio	100%		

FUND CREDIT BUILD UP FOR THE PERIOD 01/01/2017 TO 30/12/2017			
Balance as per previous statement as at 01/01/2017	152,691.40	Amount (R)	
Total Net Investment for the period as per the Contribution Details above	8,257.22		
Transfers in for the period (External)	0.00		
Transfers in for the period (Internal)	0.00		
Transfers out in the period	0.00		
Net Investment return	11,129.80		
Investment value as at 30/12/2017	172,078.62		

INVESTMENT RETURN FOR THE PERIOD 01/01/2017 TO 30/12/2017			
Portfolio	Annual Fund Return	Unit Price	Amount (R)
AA (General Portfolio)	10.43%	214.54%	11,129.80

WITHDRAWAL/ RETRENCHMENT/ DISMISSAL/ RETIREMENT BENEFIT AS AT 30/12/2017			
100% of the member Investment Value	172,078.62	Amount (R)	
Total Benefit	172,078.62		
IMPORTANT NOTE:			
This benefit will be subject to tax according to prevailing legislation			

DEATH BENEFIT BEFORE RETIREMENT AS AT 30/12/2017			
100% of the member Investment Value	172,078.62	Amount (R)	
Insured Benefit	361,973.88		
Total Lump Sum Death Benefit	534,052.50		
IMPORTANT NOTE:			
Insured Benefit is equal to 3.00 times Risk Salary. The Accepted Cover is payable in the event of a claim. If your entitlement is in excess of the insurers Free Cover Limit (R 4000 000.00) then you will be requested to submit medical evidence before Full Entitlement can be granted.			

PERMANENT AND INDUSTRY RELATED TOTAL DISABILITY AS AT 30/12/2017			
100% of the member Investment Value	172,078.62	Amount (R)	
Insured Benefit	361,973.88		
Total Lump Sum Death Benefit	534,052.50		
IMPORTANT NOTE:			
Insured Benefit is equal to 3.00 times Risk Salary. The Accepted Cover is payable in the event of a claim. If your entitlement is in excess of the insurers Free Cover Limit (R 4000 000.00) then you will be requested to submit medical evidence before Full Entitlement can be granted.			

FUNERAL BENEFIT AS AT 30/12/2017			
The following benefits will be paid out in the event of the death of a member or any of his/her immediate family.			
Funeral Benefit		Amount (R)	
Member	30,000.00		
Spouse	30,000.00		
Child between 14 and 21 years	15,000.00		
Child between 6 and 13 years	7,500.00		
Child between 1 and 5 years	3,750.00		
Child between 0 and 11 months	3,750.00		
Stillborn	30,000.00		
Pad-Up Funeral Benefit (Retired Member)	30,000.00		

- 1 Lebitso la hao le Fane (Nepahatsa le ho lokisa mopeleto le Mohiri wa hao)
- 2 Nomoro ya hao ya Indasteri (mohi. Makuluskop)
- 3 Nomoro ya hao ya ID kapa Pasa (Ka kopo nepahatsa nomoro ya pasa nako le nako ha e fetoha)
- 4 Letsatsi la tswnalo ho ya ka pasa kapa tokomane ya ID ya hao
- 5 Letsatsi leo o qadileng ho sebeletsa mohiri ka lona
- 6 Letsatsi leo o qadileng ho nyehela ka lona Lettoleng
- 7 Moputso wa kgwedi le kgwedi ho ya ka letsatsi leo setatemente se entsweng ka lona
- 8 Moputso wa hao ka selemo ho ya ka letsatsi leo setatemente se entsweng ka lona
- 9 Nako ya dikgwedi tse 12 tsa setatemente sa melemo
- 10 Nako eo o neng o nyehela ka yona
- 11 Dinyehelo tse ding tso o di entseng ka bonthaopu ho ya ka ditlhaphiso le mohiri
- 12 Nyehelo ya mohiri ho sa kenyelsetswe ditehlo tsa nyehelo ya ha o ba kotsing le tsa tsumaiso
- 13 Nyehelo ya hao e se e le kaofela (ka mora ho hulwa ha ditjéo) lu beheng mejafatshe
- 14 Tjhelete ya hao e tseteliwa ho ya ka Leano la Lettlo le Matsete hore e tlo e hole
- 15 Boleng ba tjheleteyahao bo bulang setatementeng sa honajwale bo tshwanelo ho lokana le boleng ba tjhelete bo kwalang setatementeng sa hao sa hoo qetela sa selemo.
- 16 Ebang o rometsi tjhelete ho tswa lettoleng la hao la kgale ho e kenya ho MWPF boleng kaofela bo tla hlaho mona
- 17 Tjhelete Lettoleng e kwalang, e entsweng ka boleng ba selemong se fotlieng bo kwalang, ho kenyelsetswe le dinyehelo tsa hona jwale ho ken a botseteding ba ho beha mejafatshe le kgolo ya lettlo
- 18 Kgolo ya selemo ya Lettlo le kgolo bo buleng ba hao bo bulang bakeng sa nako e badlweng le kgolo ho dinyehelo tsa hao di se di le kaofela ho sa kenyelsetswe boemo ba kotsi le difetsa. Tswala ho dinyehelo tsa flatsotso ebang di le teng, hammho le tswala ho tjhelete e kenngwang rektoring ya setho ebang e le teng, e ya kenyelsetswe
- 19 Karolo ena o bontsha tjhelete e se e le kaofela ya molemo wa Lefu kapo ho Qhwala eo wena kapa bao o ba hlokomseng hammo le bao o ba kgethileng ba tlango ho e fumana ebang o hloekahola o ntso o sebetsa. Ebang ho se batho bao o ba hlokomseng molemo o tla lefshwa ho bao o ba kgethileng ho una molemo. Ke hona ho bohlokwala ho flatsotso foromo ya ho Kgetha Bajalefa hore ho tle ho tsejwe batho o ba hlokomseng le bao o le leng bajalefa.
- 20 Boleng ba hao boemong ba kotsi bo etswa ke moputso wa hao wa selonakong eo o qhwalang kapa o hloekahlang ka yona
- 21 Melemo ya lepato e thusa setho sa maritla, molekane le bana bao o le leng ba setho sa mantlla. Sheba ditjhelo tsa melemo ya setho ka seng sa lelapa Ha ho etsahala setho se hloekahla kantle ho sebaka se tlwaelehleng sa budolo, molemo o tla boela o lefella ditjéo tsa ho tsumaiso seropo ho ya mao se tlango ho bolokelwa teng
- 22 "Molemo o lefleweng wa lepato" ke telo ho setho se behang mejafatshe se ntse se tsa nyehelo lettoleng la (MWPF). Nakong ya ho beha mejafatshe setho se tsa fuwa setefekiti se tshwanelang ho bolokwa ka hloko e kgolo, horre ha nako e filha setho se se hloekahsete, setefekiti senia se ka nna sa iswa kantorong ya Momentum ho etsa telelimo ya molemo wa lepato

FOROMO YA HO KGETHA BAJALEFA

O mong wa mesebetsi e fanang ka phephetso e kgolo eo di Trustees di shebaneng le ona, ke ho etsa bonnate hore tlhelete e ajwa ntle le leeme ho bohole bao o ba kgethileng, ha o etsahala hore o hlokaahale. Le ha foromo ya ho kgetha bajalefa e sa tlame ho di Trustee, e sebetsa e le tataiso ya boholoka nakong ya lefu la hao.

**Etsa bonnate hore o tlatsa Foromo ya ho Kgetha Bajalefa selemo le selemo kapa ha maemo a fetoha ho etsa
bonnate hore tlhelete ya hao e lefshwa ka ho nepahala.**

THUSO YA LEPATO KA MORA DILEMO TSA HO BEHA MEJAFATSHE

Molemo wa lepato o lefshwa ho tswa Letloleng ha ho etsahala tse seng monate tsa ho hlokaahala ha setho, molekane kapa ngwana. Empa ha ho ya fellas moo, ebang o se o behile meja fatshe, o tswelapele ho fumana tlhokomelo ho tswa Letloleng ya molemo wa lepato wa R30 000.

HO TLISA LETLOLE HO WENA- DI-ROADSHOW TSA NAHA

Selemong sa 2017 Letlolle le kene ho roadshow naha ka bophara, ho fihlella ditho hammoho le baahi moo ditho di phelang teng. Letsholo lena la ho fihlella bathong ke karolo ya boikitlaetso bo tswelangpele ba bookamedi ho ruta le ho tsebisa ditho le baja lefa ka ho buisana le bona mahlo mahlong.

DI-ROADSHOW TSA HO RUTA DITHO

Nakong ena ya di-roadshow tsa thuto ya ditho maikutlo a tsepamiswa haholo ho dithuso tse ditho le thuto ya bajalefa. Di-roadshow tsena di boetse di fana ka monyetla wa ho tlisa Letlolle haufi le wena. Ho etswa monyetla wa hore Letlolle le bonahale le ho ba monyetla wa ho bua le baemedi ba letlolle ka kotlolohlo. Letlolle le tla tswelapele ho buisana le bahiri bohole ho ka etsa di-roadshow nakong e tlang. Ka kopo botsa kantoro ya HR ka matsatsi a di-roadshow nakong e tlang. **Merafo e latelang e ile ya etelwa ka 2018 ho tla fihla jwale:**

Lebitso la Morafo	Mohla wa Thuto ya Ditho	Paloyohle
Northam Platinum	05 January 2018	5729
ASMAG	01 February 2018	68
Tendele	02 February 2018	401
South Deep	15 - 16 February 2018	1983
Midvaal	01 March 2018	46
Margaret Water	07 March 2018	29
Evander Mine	08 - 09 March 2018	1523
Tau Lekoa	15 - 16 March 2018	2565
Ergo Mine	20 March 2018	590
Shaft Sinkers	22 - 23 March 2018	144
Arnot (Exxaro)	28 March 2018	170
Baberton Gold	20 April 2018	1474
Harmony - Welkom Operations	04 - 27 June 2018	15226
Glencore Operations: Impuzi , Tweefontein open cast, Tweefontein underground, Glencore group services, GGV	15 le 30 June 2018	2029
Exxaro (NBC)	28 - 29 June 2018	152
Kriel	15 - 16 May 2018	408
ZAC - Zululand	27 - 28 August 2018	457
Covelen	23 August 2018	84
Anglo coal - Greenside	29 - 30 May 2018	408
Total number of members identified		36985

DI-ROADSHOW KA MELEMO E SA TLELEINGWANG

Letlole le dula ka dinako tsohle le na le dikgahleholo tsa hao mme ke hona, re etsa ka hohle hohle hore melemo e sa tleleingwang e ya lefshwa. Ditleleimo tse sa tleleingwang ke karolo ya bohlokwa ya kgwebo ya rona mme ke hona di tswelapele. Re thabela ho etsa tsebiso ya hore tsena di atlehi, le mme ho tla fihla ha jwale re kgonne ho lefa basebetsi ba mehleng ba 4258.

Ebang o tseba le ha e le mang e le mosebeletsi wa mehleng wa morafong, a tsamaileng ntle le ho etsa tleleimo ya melemo ya hae, ka kopo, ba kope ho ikopanya le letlole. Dula o ntse o sheba van ya rona nakong ya di-roadshow! Re motlotlo ho phatlalatsa hore bakeng sa kgotsafalo ya hao, van ena ya maemo a hodimo e nang le kantoro ya hloma o hlomolle, e na la tsohle tse hlokehang ho o thusa ka mathata le ha e le a fe le ha e le neng le ha e le ho kae.



Swaziland Roadshow



MWPF Mobile Van

PROJEKE YA BOAHI YA HO BEHELETS - SEKOLO SE LUSIKISIKI SE FUMANA MPHON YA PELE YA TJHELETE

Esale ho le bohlokwa Letloleng ho thusa setjhaba ka kakaretso le ho nyehela projekeng e tlang ho siya lefa bakeng sa meloko e tlang. Esale ho tloha ka 2014 re ntse re tshwara diketsahalo tsa ho bokella tjhelete selemo le selemo, Letsatsi la Kolofo la Provident Fund ya Basebetsi ba Merafong Enngwe ya tjhelete e bokelletsweng re fane ka thuso ya pele ya tjhelete sekolong sa Lusikisiki, Eastern Cape se bitswang Thembalethu Junior School.

Sekolo se ne se fetohile dithako mme se hloka ho ntjhafatwa. Hodima dintlhafatso, re aha moraloo wa motheo mme projeketse tshwanelo ho fela mafelong a Mphalane 2018. Ena e sa le qalo, ka ha re ikemiseditse ho etsa diprojeketse tse ngata tse kang ena dibakeng tseo ditho tsa rona le baja lefa ba dulang ho tsona.



Dintjhafatso Thembalethu Junior School



Ho ahwa ha moraloo wa motheo ho tswelapele

MWPF E FUMANWE KA MORA TLHOLO LEKGOTLENG LA DINYEWE KGAHLANO LE MAQWETHA A XULU

Makgabane a bohlokwa a Provident Fund ya Basebetsi ba Merafong ke tlhompho, seriti le lefa moo Letlole le susumetswang ke takatso ya ho siha ho itseng ho tlang ho ba ha bohlokwa bakeng sa leloko le tlang. Ke ka lebaka la mohopolo ona re hahamallang ho sebeletsa ditho tsa rona le baja lefa ka tlhompho e makatsang le ponaletsa le ho nka mehato ho fetisa, ho etsa bonneta hore ditho tsa rona le baja lefa di fumana se ba tshwanetseng ka potlako e kgolo.

Ka bomadimabe ha se bohole ba nang le ponelopele e tshwanang le ya rona. Le ha re etsa tsohle ho netefatsa hore melemo e lefshwa ka tshwanelo, ho na le ditlokotsebe tse rerang ebile di atleha ho utswa tjhelete ya ditho ya dipolokelo tsa bona tsa bophelo bohole, ka ho sebedisa ditho ho una ka bolotsana.

Re batla ho o tsebisa hore, ha re tsebisa ka ditefello tse kang tseo, re etsa sohle ho netefatsa hore ntho e jwalo e ya fela, mme tok a ya phethahatswa. Re thabela ho o tsebisa hore maqwetha a Xulu a isitse letlole lekgotleng la dinyewe ka lebaka la hore Letlole le hanne ho lefa tjhelete akhaonteg ya motho wa boraro. Nyewe e qadile ka 2014 mme ka mora ho hula dilemo, re thabela ho etsa tsebiso hore lekgotla le dihile kahlolo e molemong wa Letlole.

Re kopa ditho ho fadimeha le ho ikopanya le Mineworkers Provident Fund ka kotloloho ebang ba batla ho kenya kopo. Letlole le ke ke la lefa tlhelete ya setho maemong le ha e le a fe ho e kenya akhaonteng ya motho wa boraro. Ho bohlokwa ho ela hloko hore ha re o lefise tjhelete ho sebetsana le kopo ya hao kapa ho fumana ebang ho na le tlhelete eo o tshwanelang ho e lefshwa. Ebang o koptjwa ho lefa tjhelete ke mang kapa mang hore kopo ya hao e potlake ho lefshwa, ka kopo tlaleha taba ena ntlokgolo ka ha e sa kamoo re sebetsang ka teng.

Sheba www.mwpf.co.za kapa o letsetse 010 100 3001 ho utlwa haholwanyana ka ho etsa kopo. Kapa o ka ikopanya le moemedi wa hao wa HR.

O IKOPANYA JWANG LE LETLOLE

Ebang o ka ba le ditletlobo tse malebana le tlhelete ya Letlole kapa o ka rata ho latella kopo ya hao, o ka nna wa sebedisa metjha e fapaneng. Re amohela ttlebo ya hao. Ho ka o nolofaletsa mosebetsi, o ka nna wa etela ho se seng sa ditsha tse latelang ho fumana thuso:

MINEWORKERS PROVIDENT FUND DITSHA TSEO O YANG HO TSONA

DITSHA TSEO O YANG HO TSONA	ATERESE YA BODULO	NOMORO YA MOHALA	EMAIL ADDRESS
Carletonville	Office No. 2, Uys Buys Business Park Cnr, Kaolin & Radium Street, Carletonville, 2499	(010) 100 3001	clientservices@mineworkers.co.za
Witbank	Office No. 9, M&B Centre, 16 Mandela Street, Witbank, 1034	(010) 100 3001	clientservices@mineworkers.co.za
Welkom	2nd Floor, Metropolitan Building, 16 Mooi Street, Welkom, 9459	(010) 100 3001	clientservices@mineworkers.co.za
Johannesburg	Cnr Melle & 26 Ameshoff Str, Braamfontein, Johannesburg, 2000	(010) 100 3001	clientservices@mineworkers.co.za
Orkney	Shop No, 12, Umuzimuhle Shopping Complex, Vaal Reefs No 3, Orkney, 2619	(010) 100 3001	clientservices@mineworkers.co.za
Mthatha	No 49 Leeds & Craiser Street, Metropolitan Place, 1st Floor, Mthatha	(047) 531 2003	clientservices@mineworkers.co.za
Mozambique	Bairro de Chinunguine C, Praia de Xai-Xai, Cidade de Xai Xai, Provncia de Gaza, Mocambique	(010) 100 3001	clientservices@mineworkers.co.za


DIKHONSALETENTE TSA EBS

Letlole le hira dikhonsaletente tse fapaneng tsa EBS ho o thusa ka ditletlobo le ha e le dife. O tla fumana dikhonsaletente tsena merafong e latelang:

LEBITSO LA MORAFO	SEBAKA	BOTSAMAISI
Northam	Thabazimbi	Pertunia Mabote
Harmony	Free State	Joseph Mlambo
	Westernarea	Dineo Mphapho
	Carletonville	Petronella Modutsoane
Sibanye	Carletonville	Kamohelo Sedimo
		Nelisiwe Mkhonza
		Andries Ndlovu
	Free State	Tebogo Mavhundla
Anglogold Ashanti	Orkney (Vaal)	Mbathini Dlamini
	Carletonville	Sthembiso Mabaso
Glencore	Mpumalanga	Leah Mabaso

RE LATELE HO FACEBOOK LE TWITTER

Dula o tseba ka ditaba tse etsahalang tse malebana le Letlole ka ho re latele ho di Social Media:



<https://www.facebook.com/mineworkerpf/>



<https://twitter.com/Mineworkerspf/>

MAIKUTLO A HAO KE A BOHLOKWA HO RONA

Jwalo ka ha maikutlo a hao e le a bohlokwa ho rona, re ka rata ho tseba ka ona. Ka kopo re tsebise hore o nahana eng ka newsletter ka ho re romela emeile ho:

externalcomm@mineowrkers.co.za

DINTLHA TSA HO IKOPANYA LE KANTORO YA NTLOKGOLO YA LETLOLE

Mineworkers Provident Fund Building, 4th Floor,

26 Ameshoff Street Cnr Melle, Braamfontein

010 100 3001

www.mwpf.co.za

Disclaimer: The information provided in this newsletter is protected by applicable intellectual property laws and cannot be copied, distributed or modified for commercial purposes. While every effort has been made to ensure that the information contained herein is current, fair and accurate, this cannot be guaranteed. The use of this information by any third party shall be entirely at the third party's discretion and is of a factual nature only. Please note that if the content of the newsletter conflicts with the Rules of the Fund, the Rules shall prevail. MWPF does not accept any liability due to any loss, damages, costs and expenses, which may be sustained or incurred directly or indirectly as a result of any error or omission contained herein.